

PHILIPS

Prenosivi radio

TAV2000FB



Priručnik za korisnike

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
2	Vaš prenosivi radio	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled prenosivog radija	4
3	Započnite	5
	Napunite ugrađenu bateriju	5
	Uključite/isključite ili prebacite u stanje pripravnosti	5
	Podesite glasnoću	5
	Podesite svjetlinu displeja	5
	Pokaži izbornik u stanju pripravnosti	6
4	Podešavanje sata	7
	Automatsko podešavanje sata	7
	Ručno podešavanje sata	7
	Podešavanje formata vremena	7
	Podesite format datuma	7
	Stil sata	8
5	Postavke alarma	9
	Podesite vrijeme alarma	9
	Aktivirajte/deaktivirajte tajmer alarma	9
	Odgoda	10
	Zvukovi zaustavljanja alarma	10
	Podesite tajmer za stanje mirovanja	10
6	Slušajte FM radio	11
	Automatsko podešavanje	11
	Ručno podešavanje	11
	Automatski pretražite i pohranite FM radio stanice	11
	Ručno pohranjujte FM radio stanice	11
	Pohranite i izaberite omiljene stanice	11
	Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu	12
	Postavka osjetljivosti skeniranja	12
	Prikaz RDS informacija	12
	Pokaži izbornik u FM načinu rada	13
7	Slušajte muziku preko Bluetooth®	14
	Povežite Bluetooth®	14
	Isključite Bluetooth®	14
	Obrišite zapise za uparivanje za Bluetooth®	14
	Reproducirajte muziku	14
	Pokaži izbornik u Bluetooth® modu	15
8	Postavke kuhinjskog tajmera	16
	Podesite kuhinjski tajmer	16
	Zvukovi zaustavljanja kuhinjskog tajmera	16
	Otkazite kuhinjski tajmer	16
9	Ostale funkcije	17
	Odaberite jezik izbornika	17
	Slušajte preko slušalica	17
	Vraćanje na tvorničke postavke	17
10	Specifikacije proizvoda	18
11	Rješavanje problema	19
12	Obavijest	21
	Usklađenost	21

1 Važno

Sigurnost

- Pročitajte ova uputstva.
- Poštujte sva upozorenja.
- Pridržavajte se svih uputstava.
- Nemojte blokirati nikakve ventilacione otvore.
- Nemojte postavljati u blizini bilo kakvih izvora toplote kao što su radijatori, rešetke za ventilaciju i/ili grijanje, peći ili drugi uređaji (uključujući pojačivače) koji proizvode toplotu.
- Držite ovaj uređaj dalje od direktne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili toplote.
- Proizvod se ne smije izlagati kapanju ili prskanju.
- Postavite ovaj proizvod na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na proizvod (npr. predmeti punjeni tečnošću, upaljene svijeće).
- Nikada ne postavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
- Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač.
- Nikada ne uklanjajte kućište ovog uređaja. Sve servisne radnje prepustite kvalifikovanom serviseru. Servisiranje je potrebno kada je proizvod na bilo koji način oštećen, npr. kada je oštećeni kabl za napajanje ili utikač, ako se prolila tekućina ili su predmeti upali u proizvod, ako je proizvod bio izložen kiši ili vlazi, ne radi kako treba, ili je pao na pod.
- Baterija (baterijski paket ili instalirana baterija) se ne smije izlagati prekomjernoj toploti kao što je sunce, vatra i slično.
- U slučaju nepravilne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Bateriju zamijenite samo istom ili ekvivalentnom baterijom.
- Odlaganje baterija na ekstremno visokim ili niskim temperaturama tokom upotrebe, skladištenja ili prijevoza, te nizak vazdušni pritisak na velikoj nadmorskoj visini mogu predstavljati sigurnosni rizik.
- Rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni neispravnom vrstom.
- Zamjena baterije sa nepravilnom vrstom koja može oštetiti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).
- Ispravno postavite sve baterije.
- Ostavljanje baterije u okruženju s ekstremno visokim temperaturama ili ekstremno niskim pritiskom zraka može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Baterije sadrže hemijske supstance. Trebaju se pravilno odložiti u smeće.
- Ako sumnjate da došlo do gutanja baterije, ili da je baterija dospjela unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestima izvan dohvata djece. Nakon mijenjanja baterije, provjerite je li odjeljak za bateriju potpuno zatvoren.
- Ako odjeljak za bateriju nije moguće u potpunosti zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Čuvajte izvan dohvata djece i obratite se proizvođaču.
- Proizvod se ne smije izlagati kapanju ili prskanju.
- Ne stavljajte nikakve izvore opasnosti na proizvod (npr. predmeti punjeni tečnošću, upaljene svijeće).
- Za sigurno korištenje, koristite proizvod u okruženju sa temperaturom između 0°C i 45°C.
- Kako bi se izbjegla opasnost od požara, oprema se napaja samo s eksternog izvora napajanja čiji izlaz mora odgovarati PS1 (s izlaznim kapacitetom manjim od 15 W).
- Snaga koju pruža punjač mora biti između minimalno 5 W potrebnih za radio opremu i maksimalno 15 W kako bi se postigla maksimalna brzina punjenja.



2 Vaš prenosivi radio

Čestitamo na kupovini, dobro došli u Philips!
Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Uvod


S ovim prenosivim radio aparatom možete:

- Slušajte FM radio i Bluetooth® muziku;
- Podesiti dva alarma da zvone u različito vrijeme;

Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj vašeg paketa:



- Glavna jedinica
- Tip-C kabl za punjenje
- Brzi vodič
- Sigurnosni list
- Garancija



Napomena

- Slike, ilustracije i crteži prikazani u ovom priručniku za korisnike služe samo kao referenca, stvarni proizvod može izgledati drugačije.

Pregled prenosivog radija



- ① **Omiljene stanice (1 ili 2)**
 - Pohrana/direktan pristup unaprijed postavljenim 1 ili 2.
- ② 
 - Odgoda alarma.
 - Postavke za mirovanje.
- ③ 
 - Uđite u postavke izbornika.
 - Prikaz informacija.
 - Povratak na prethodni izbornik.
 - Izadite iz postavki izbornika.
- ④ 
 - Podesite glasnoću ili izaberite opciju izbornika.
 - Uđite u popis stavki odabranog izbornika.
 - Pohranite unaprijed postavljene stanice koje ste odabrali.
 - Automatski skenirajte i pohranite radio stanice.
 - Reprodukcijska/pauza.
- ⑤ 
 - Prebacite na izvor FM/Bluetooth.
 - Uparivanje preko Bluetooth®.
- ⑥ 
 - Uključite/isključite ili prebacite u stanje pripravnosti.
 - Zaustavljanje alarma.

- ⑦ 
 - Za aktiviranje načina rada unaprijed postavljenog programiranja.
 - Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu.
- ⑧ 
 - Podesite vrijeme.
 - Podesite radio stanicu.
 - Krećite se kroz popis izbornika.
 - Prethodna numera.
- ⑨ 
 - Podesite vrijeme.
 - Podesite radio stanicu.
 - Krećite se kroz popis izbornika.
 - Sljedeća numera.
- ⑩ Poklopac baterije
- ⑪ Priključak za slušalice
- ⑫ Type-C priključak za punjenje
- ⑬ FM antena (FM antena)

3 Započnite

Uvijek slijedite upute u ovom poglavlju u nizu.


Napunite ugrađenu bateriju

Prenosivi radio pokreće ugrađena punjiva baterija.

Napomena

- Ikona  se prikazuje kada je baterija prazna. Napunite ugrađenu bateriju što je moguće prije.

Spojite TIP-C utičnicu na prenosivom radiju na utičnicu (5V $\equiv$ 2A) pomoću isporučenog kabela TIP-C.



- Kada se prenosivi radio puni, ikona  će biti prikazana.
- Kada je prenosivi radio potpuno napunjen, ikona  će biti prikazana.

Napomena

- Imajte u vidu da vaš uređaj sadrži ugrađene litijumske baterije. Kapacitet punjenja litijumskih baterija će se smanjiti tokom vremena zbog njihovih karakteristika samopražnjenja. Da biste osigurali dugovječnost baterije u vašem uređaju, preporučujemo da litijumsku bateriju puniti oko 50% svakih 6 mjeseci kada uređaj nije u upotrebi.

Uključite/isključite ili prebacite u stanje pripravnosti

- Pritisnite  da uključite jedinicu.
 - Radio se prebacuje na posljednji odabrani izvor.
- Pritisnite  da biste uređaj prebacili u stanje pripravnosti.
 - Prikazuje se vrijeme (ako je podešeno).

Napomena

- Bluetooth uređaj nije spojen više od 15 minuta ili je spojen ali nije vršeno reproduciranje, radio se automatski prebacuje u stanje pripravnosti.
- U bilo kojem načinu rada pritisnite i držite  tri sekunde kako biste direktno isključili uređaj. Ekran se isključuje.

Podesite glasnoću

Dok slušate, okrenite dugme kako biste podesili glasnoću.

Podesite svjetlinu displeja


Možete odabrati različite nivoe osvijetljenosti ili isključiti ekran.

- Pritisnite  da pristupite izborniku.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete [Display], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete [Backlight level], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete nivo osvijetljenosti (visok, srednji, nizak) na ekranu, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- Pritisnite  da izađete iz izbornika.

Pokaži izbornik u stanju pripravnosti

Kada je uređaj u stanju pripravnosti, možete pristupiti izborniku radi opcija upravljanja.

- 1 U stanju pripravnosti pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite /  da odaberete opciju izbornika, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite opciju ili udite u izbornik nižeg nivoa.
 - **[Display]:** podesite postavku pozadinskog osvjetljenja/postavku prigušenosti/postavku vremenskog ograničenja.
 - **[Alarm]:** postavite uključivanje/isključivanje alarma 1 li 2 i podešavanje alarma.
 - **[Clock]:** postavite vremensku sinhronizaciju, datum/vrijeme, izaberite format vremena i format datuma.
 - **[System]:** podesite postavke sistema.
- 3 Ponovite korak 2 ako je bilo koja podopcija dostupna u jednoj opciji.
- 4 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.



4 Podešavanje sata



Napomena

- Ako ije pritisnuto nijedno dugme u roku od 30 sekundi, izlazi se iz izbornika.

Automatsko podešavanje sata

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [Clock], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [Set auto/manual], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [Auto(RDS)], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 5 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

U FM RDS stanici, jedinica se može automatski sinhronizovati s vremenom koje prenosi FM RDS stanica (s CT informacijama).

Ručno podešavanje sata

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [Clock], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [Set date&time], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete sat, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 5 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete minute, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 6 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete mjesec, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.

- 7 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete dan, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 8 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete godinu, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
→ Vrijeme je podešeno.
- 9 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

Podešavanje formata vremena

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [Clock], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [Set 12H/24H], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [12H] ili [24H], zatim pritisnite **SELECT** da odaberete.
- 5 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

Podesite format datuma

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [Clock], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [Set date format], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [MM-DD-YYYY], [DD-MM-YYYY] ili [YYYY-MM-DD] format datuma, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 5 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

Stil sata

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite /  da odaberete [Clock], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite /  da odaberete [Clock style], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite /  da odaberete [Classic analog] ili [Normal digital], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 5 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

5 Postavke alarma

Podesite vrijeme alarma

Napomena

- Uvjerite se da ste ispravno podesili sat.

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete [Alarm], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete [Alarm 1 Setup] ili [Alarm 2 Setup], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete [Wake up time], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite, sat će treperiti.
- 5 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da podesite sat, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite, minute će treperiti.
- 6 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da podesite minute, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
 - Ako je izabrano [**Once**] kao period alarma, koristite   i **SELECT** da podesite datum alarma.
- 7 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete [Frequency], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite, ciklus ponavljanja alarma će treperiti.
- 8 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete ciklus ponavljanja alarma (jednom, dnevno, radnim danima u sedmici ili vikendom), zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 9 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete [Source], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite, izvor alarma će treperiti.
- 10 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete izvor alarma, (ZVUČNI SIGNAL ili FM stanica), zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.

- Ako je izabrano [**FM**] kao izvor alarma (zadana postavka je ZVUČNI SIGNAL), izbornik alarma će imati opciju za dodatni [Source], koristite   i **SELECT** da odaberete unaprijed postavljeni broj FM radio stanice.

- 11 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.
 - ↳ Pojavit će se ikona odgovarajućeg alarma  / .



Savjet

- Uređaj izlazi iz režima postavki alarma nakon 30 sekundi neaktivnosti.
- Ako je izabrano FM kao izvor alarma ali unaprijed postavljena stanica nije izabrana, ZVUČNI SIGNAL se aktivira automatski.
- Vremensko ograničenje alarma je 60 minuta ako nema nikakve aktivnosti od strane korisnika.

Aktivirajte/deaktivirajte tajmer alarma

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete [Alarm], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete [Alarm 1] ili [Alarm 2], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete [On] ili [Off], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite aktiviranje ili deaktiviranje tajmera alarma.
- 5 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.
 - ↳ Ako je tajmer alarma aktiviran, pojavit će se ikona  / .
 - ↳ Ako je tajmer alarma deaktiviran, pojavit će se ikona  / .

Odgoda

- 1 Kada alarm zvoni, pritisnite .
 - ↳ Alarm se odgađa i ponavlja zvonjenje 10 minuta kasnije (zadana postavka je 10 minuta).
- Tokom vremena odgode alarma, pritisnite  da odaberete drugi period (u minutama) da ponovno zvonjenje.

10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 (minuta)


- 2 Tokom vremena odgode alarma, pritisnite  ili  na tri sekunde da otkazete odgodu alarma. Alarm se zaustavlja.

Zvukovi zaustavljanja alarma

- Kada se alarm oglasi, pritisnite dugme  da pauzirate zvuk alarma i uđete u režim odgode ili pritisnite tipku  da zaustavite zvuk alarma.
- ↳ Alarm se zaustavlja ali postavke alarma ostaju.

Podesite tajmer za stanje mirovanja

Ovaj prenosivi radio može se automatski prebaciti u stanje pripravnosti nakon što je postavljeno vrijeme mirovanja

- 1 Uključite jedinicu.
- 2 Pritisnite  da odaberete vrijeme mirovanja.
 - ↳ Neprestano pritišćite  da odaberete različita vremena mirovanja.

Isključeno → 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 (minuta)


- **Da deaktivirate tajmer za način mirovanja:**
Ponovite gornje korake, podesite vrijeme mirovanja na Off.

6 Slušajte FM radio



Napomena

- Držite prenosivi radio dalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Za optimalan prijem, potpuno produžite i prilagodite položaj FM antene.

Automatsko podešavanje

- 1 Pritisnite da uključite jedinicu.
 - 2 Pritisnite da odaberete FM način rada.
 - 3 Pritisnite i držite 3 sekunde.
- ↳ Prenosivi radio se automatski podešava na stanicu s jakim prijemom.

Ručno podešavanje

Pritisnite da odaberete frekvenciju za ručno podešavanje stanice.



Napomena

- Frekvencijska mreža prenosivog radija je 50 kHz. Radiofrekvencija na ekranu će se povećati za 0,05 MHz pritiskom na .

Automatski pretražite i pohranite FM radio stanice



Napomena

- Možete pohraniti najviše 20 FM radio stanica.

U načinu rada FM prijemnika, pritisnite i držite **SCAN** tri sekunde.

- ↳ Prikazuje se [Auto Scanning...].
- ↳ Radio automatski skenira i pohranjuje sve FM radio stanice, a zatim emituje prvu dostupnu stanicu.

Ručno pohranjujte FM radio stanice

- 1 U načinu rada FM prijemnika, podesite na FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite tri sekunde da biste aktivirali režim programiranja.

↳ Unaprijed postavljena lista se prikazuje na ekranu.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite da odaberete broj.
- 4 Pritisnite **SELECT** da pohranite unaprijed postavljenu stanicu.
- 5 Ponovite korake od 1 do 4 kako biste pohranili više FM radio stanica.



Savjet

- Za uklanjanje unaprijed pohranjene stanice, pohranite drugu stanicu na njezino mjesto ako je broj unaprijed pohranjenih stanica veći od 20.

Pohranite i izaberite omiljene stanice



Napomena

- Omiljene stanice možete pohraniti u direktnim tipkama 1, 2.

- 1 U načinu rada FM prijemnika, podesite na FM radio stanicu.
 - 2 Pritisnite i držite **1** ili **2** (unaprijed postavljeni broj) tri sekunde da direktno spremite sadašnju stanicu na odgovarajuću poziciju.

↳ Prikazuje se [Preset 1 or 2 stored].

↳ Prikazuju se unaprijed postavljeni broj i frekvencija stanice.
- U načinu rada FM prijemnika pritisnite **1** ili **2** da direktno odaberete unaprijed postavljenu radio stanicu (1 ili 2).

Odaberite unaprijed postavljenu radio stanicu

- 1 U načinu rada FM prijemnika pritisnite .
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete unaprijed postavljenu radio stanicu.



Napomena

- Nakon tri sekunde, unaprijed postavljena radio stanica će biti automatski potvrđena.

Postavka osjetljivosti skeniranja

- 1 Pritisnite  da pristupite FM izborniku.
- 2 Pritisnite **SELECT** da biste ušli u [Scan setting].
- 3 Okrenite rotirajuće dugme i pritisnite   da odaberete [Strong] (samo jake stanice) ili [All] (sve stanice), zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 4 Pritisnite  da izađete iz izbornika.

Prikaz RDS informacija

RDS (sistem radio podataka) je usluga koja FM stanicama omogućava da prikažu dodatne informacije.

- 1 Podesite FM RDS stanicu.
- 2 Pritisnite i držite  tri sekunde za prikaz sljedećih informacija (ako je na raspolaganju):
 - ↳ Naziv stanice
 - ↳ Tip programa kao što je [NEWS] (vijesti), [SPORT] (sport), [POP M] (pop muzika)...
 - ↳ Vrijeme
 - ↳ Tekst
 - ↳ Frekvencija


Pokaži izbornik u FM načinu rada

Kada slušate FM, možete pristupiti izborniku radi opcija upravljanja.

- 1 Pritisnite  da pristupite FM izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete opciju izbornika, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite opciju ili uđite u izbornik nižeg nivoa.
 - **[Scan setting]:** odaberite osjetljivost skeniranja (samo jake stanice ili sve stanice).
 - **[Kitchen timer]:** postavite kuhinjski tajmer.
 - **[Sleep timer]:** podesite tajmer za stanje mirovanja.
 - **[Display]:** podesite postavku pozadinskog osvjetljenja/postavku prigušenosti/postavku vremenskog ograničenja.
 - **[Alarm]:** podesite alarm na uključivanje/isključivanje i podešavanje lampe.
 - **[Clock]:** podesite sinhronizaciju vremena, datum/vrijeme, izaberite format vremena i format datuma.
 - **[System]:** podesite postavke sistema.
- 3 Ponovite korak 2 ako je bilo koja podopcija dostupna u jednoj opciji.
- 4 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

Napomena

- Ako ije pritisnuto nijedno dugme u roku od 30 sekundi, izlazi se iz izbornika.



7 Slušajte muziku preko Bluetooth®



Napomena

- Radni domet između jedinice i uređaja je približno 25 metara (otvoreni prostor).
- Kompatibilnost sa svim Bluetooth® uređajima nije zagarantovana.
- Bilo kakva prepreka između jedinice i uređaja može smanjiti radni opseg.
- Držite podalje od bilo kojeg drugog elektronskog uređaja koji može uzrokovati smetnje.
- Uređaj će se također isključiti kada se uređaj pomakne izvan radnog dometa.

Povežite Bluetooth®

- 1 Pritisnite  da odaberete Bluetooth mod.
↳ Pojavit će se [Not Connected].
- 2 Uključite Bluetooth na Bluetooth uređaju, potražite i odaberite **[Philips TAV2000FB]** za početak povezivanja.

Ako je uspješno povezano:

↳ Čut ćete zvučni signal.

↳ Pojavit će se [Connected].

Isključite Bluetooth®

- Prebacite na drugi izvor na uređaju;
- Onemogućite funkciju sa vašeg Bluetooth® uređaja.

ili

Pritisnite i držite  tri sekunde da isključite Bluetooth vezu.

Ako je uspješno isključeno:

↳ Čut ćete zvučni signal.

↳ Pojavit će se [Pairing].

ili

- 1 Pritisnite  da pristupite Bluetooth izborniku.
- 2 Pritisnite **SELECT** da odaberete [Bluetooth pair].
- 3 Okrenite rotirajuće dugme i pritisnite   da odaberete [Yes] (isključuje se Bluetooth® i ulazi u stanje uparivanja), zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.

Obrišite zapise za uparivanje za Bluetooth®

- 1 Pritisnite  da pristupite Bluetooth izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete [Bluetooth clean], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete [Yes] da isključite trenutnu vezu ili odaberite [No] da zadržite vezu, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 4 Pritisnite  da izađete iz izbornika.
↳ Pojavit će se [Pairing].

Reproducirajte muziku

Prilikom reproduciranja muzike na svom Bluetooth® uređaju, možete koristiti ovaj uređaj da upravljate reproduciranjem muzike.

- Pritisnite **SELECT** da pauzirate/nastavite reprodukciju.
- Pritisnite   da preskočite numeru.
- Okrenite dugme da podesite jačinu zvuka.

Pokaži izbornik u Bluetooth® modu


Kada slušate preko Bluetooth®, možete pristupiti izborniku za opcije upravljanja.

- 1 Pritisnite  da pristupite Bluetooth® izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite   da odaberete opciju izbornika, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite opciju ili uđite u izbornik nižeg nivoa.
 - **[Bluetooth pair]:** odaberite da isključite Bluetooth vezu i uđete u mod uparivanja.
 - **[Bluetooth clean]:** očistite evidenciju o Bluetooth uparivanjima.
 - **[Kitchen timer]:** podesite kuhinjski tajmer.
 - **[Sleep timer]:** podesite tajmer za stanje mirovanja.
 - **[Display]:** podesite postavku pozadinskog osvetljenja/postavku prigušenosti/postavku vremenskog ograničenja.
 - **[Alarm]:** podesite alarm na uključivanje/ isključivanje i podešavanje lampe.
 - **[Clock]:** podesite sinhronizaciju vremena, datum/vrijeme, izaberite format vremena i format datuma.
 - **[System]:** podesite postavke sistema.
- 3 Ponovite korak 2 ako je bilo koja podopcija dostupna u jednoj opciji.
- 4 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

Napomena

- Ako ije pritisnuto nijedno dugme u roku od 30 sekundi, izlazi se iz izbornika.

Bluetooth Menu



8 Postavke kuhinjskog tajmera

Napomena

- Uređaj izlazi iz postavki izbornika kada nakon neaktivnosti u trajanju od 30 sekundi.

Podesite kuhinjski tajmer

- 1 Pritisnite  da uključite jedinicu.
- 2 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [Kitchen timer], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [Kitchen timer setup], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.

ili

Dugo pritisnite  da biste ušli u kuhinjski tajmer.

↳ Brojke sata trepere.

- 5 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da podesite sat, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
↳ Brojke minuta trepere.
- 6 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da podesite minute, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
↳ Brojke na drugoj poziciji trepere.
- 7 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da podesite sekunde, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 8 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [On/Off], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 9 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [On] (aktivacija) ili [Off] (deaktivacija) kuhinjskog tajmera, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.

- 10 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

↳ Pojavljuje se ikona  i kuhinjski tajmer.

Napomena

- Vremensko ograničenje kuhinjskog timera je 60 minuta ako nema nikakve radnje od strane korisnika.

Zvukovi zaustavljanja kuhinjskog tajmera

Kada kuhinjski tajmer zvoni, pritisnite bilo koju tipku da zaustavite zvučni signal.

Otkazite kuhinjski tajmer

- 1 Ako želite otkazati kuhinjski tajmer pritisnite  da biste pristupili izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [Kitchen timer], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [On/Off], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite  da odaberete [Off], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 5 Pritisnite  da izadete iz izbornika.

Napomena

- Kuhinjski tajmer je moguće otkazati samo kada je uređaj uključen.

9 Ostale funkcije

Odaberite jezik izbornika

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite **◀/▶** da odaberete [System], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite **◀/▶** da odaberete [Language], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite **◀/▶** da odaberete jezike izbornika, zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.

→ English
Deutsch
Italiano
Français
Norsk
Dansk
Nederlands
Svenska
Español
Suomi
Polski

- 5 Pritisnite  da se vratite na prethodni izbornik.

- 4 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite **◀/▶** da odaberete [Yes] (resetirajte sve postavke radija na tvorničke zadane vrijednosti), zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.

↳ Prikazuje se [Restarting...].

Slušajte preko slušalica

Priključite slušalice u utičnicu  na stražnjoj strani glavne jedinice.

Vraćanje na tvorničke postavke

- 1 Pritisnite  da pristupite izborniku.
- 2 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite **◀/▶** da odaberete [System], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.
- 3 Okrenite rotirajuće dugme ili pritisnite **◀/▶** da odaberete [Factory reset], zatim pritisnite **SELECT** da potvrdite.

10 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promjenama bez prethodne najave.

Pojačalo

Nazivna izlazna snaga 5 W RMS (THD 10%)

Prijemnik

Opseg podešavanja (FM) 87,5 ~ 108 MHz

Frekvencijska mreža 50 kHz

Osjetljivost

- Mono, odnos S/N
(signal/šum) 26 dB < 22 dB

Potpuno harmonijsko
izobličenje < 10%

Odnos signala i šuma > 50 dBA

Bluetooth

Opcija sa Bluetooth-om V5.4

Bluetooth frekvencijski
opseg 2,4 ~ 2,48 GHz

Maks. e.i.r.p. 5,37 dBm

Bluetooth opseg 25 m (otvoreni
prostor)

Opće informacije

USB otvor 5V $\overline{\text{---}}$ 2A

Litijumska baterija 3,65 V / 2600 mAh

Dimenzije (Š x V x D) 190 x 111,6 x 91,5 mm

Težina (glavna
jedinica) 555 g

11 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi garancija bila važeća, nikada ne pokušavajte sami popraviti proizvod. Ako naidete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, provjerite sljedeće tačke prije nego što zatražite servis. Ako problem ostane neriješen, idite na Philips internet stranicu (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, pobrinite se da je uređaj u blizini i da su dostupni broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Pobrinite se da je prenosni radio potpuno napunjen.
- Pobrinite se da je USB utičnica na prenosnom radiju pravilno povezana.

Nema zvuka

- Podesite jačinu zvuka na prenosnom radiju.
- Podesite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- Uvjerite se da je vaš Bluetooth uređaj unutar operativnog dometa.

Nema odgovora jedinice

- Ponovo pokrenite prenosni radio.

Slab radio prijem

- Držite prenosivi radio dalje od drugih elektroničkih uređaja kako biste izbjegli radio smetnje.
- Potpuno ispružite i podesite položaj antene.

Alarm ne radi

- Ispravno podesite sat/alarm.

Postavke sata/alarma su izbrisane

- Resetujte sat/alarm.
- Zamijenite rezervne baterije.

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja s uređajem koji ima omogućen Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj ovom zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije moguće pronaći [Philips TAV2000FB] na vašem Bluetooth uređaju za uparivanje


- Pritisnite i držite  u trajanju od 3 sekunde da uđete u način Bluetooth uparivanja, a zatim pokušajte ponovo.

Nije se moguće povezati s vašim Bluetooth uređajem


- Bluetooth funkcija uređaja nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik uređaja da saznate kako da omogućite ovu funkciju.
- Ovaj prenosni radio nije u modu uparivanja.
- Ovaj prenosni radio je već povezan s drugim uređajima koji ima uključen Bluetooth.
- Prekinite vezu i pokušajte ponovo.

Baterija se ne može ispravno puniti ili se baterije prebrzo prazni

- Zamijenite bateriju.
- 1 Otvorite poklopac za bateriju na stražnjoj strani uređaja i izvadite originalnu bateriju iz odjeljka za bateriju.



- 2 Stavite bateriju istog tipa (nije isporučena).



- 3 Zatvorite poklopac za bateriju.

- **Specifikacije punjive litij-ionske baterije:**


11NR19/66

Model: TACR5001BA

Nominalni kapacitet: 3,65 V, 2600 mAh,
9,49 Wh

Maksimalni napon punjenja: 4,2 V

TP Vision Europe B.V. Prins Bernhardplein200,
1097 JB Amsterdam, The Netherlands.



- Ako želite kupiti dodatnu bateriju, posjetite <https://www.philips.com/support> da dobijete više informacija.

12 Obavijest

Usklađenost

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane MMD Hong Kong Holding Limited mogu poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje proizvoda. Ovim, dokumentom, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod usklađen sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na webstranici: www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima za radio smetnje Evropske zajednice.



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i da ga treba predati odgovarajućem centru za recikliranje. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije zajedno sa vašim običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je obuhvaćena Evropskom uredbom (EU) 2023/1542, te se ne smije odlagati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informišite se o pravilima za odvojeno odlaganje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija u vašoj sredini. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte odlagati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.



Riječ Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. Svako korištenje takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je uređeno licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana Kompanija zadržava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave. Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža garanciju u vezi sa ovim proizvodom.